



Hizkuntza  
Eskubideak  
Bermatzeko  
Protokoloa

Protocòl  
entara Garantida  
des Dreits  
Lingüistics

[www.protokoloa.eus](http://www.protokoloa.eus)

2016/12/17 • DONOSTIA





Aquest obratge qu'ei jos va licéncia Creative Commons Arreconeishenca - Partejar Parièr 4.0. Internacionai (CC BY-SA 4.0). Entà auer ua còpia dera licéncia, visitatz <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>





# Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics

Era Generalitat de Catalunya, damb er objectiu de garantir eth  
contengut d'aguest Protocòl enes lengües oficiaus en Catalunya,  
n'a assomit era revirada ar occitan-aranés.

*«Tota persona a es drets e libertats proclamadi en aguesta Declaracion, sense cap distincion de raça, color, sexe, lengua, religion, opinion politica o de quinsvolhe auta sòrta, d'origina nacionau o sociau, de fortuna, de neishement o de tota auta condicion.»*

**DECLARACION UNIVERSAU DE DRETS UMANS, ARTICLE 2**

# INTRODUCCION

Es drets lingüistics se deuen plaçar, sense doble, en quadre des drets fundamentaus. Se ben ei vertat qu'es lengües son airines de comunicacion, era realitat lingüistica non se pòt circonscríuer exclusiuaments ara dimension comunicatiua; dit autaments, es lengües non se pòden desligar des cultures. Quan se nègue eth ligam entre lengües e cultures, se mensprede era dignitat des sòns parlants e dera ciutadania. En aguest sens, entenem era reivindicacion dera diuersitat lingüistica coma contribucion ara defensa de toti es drets des personnes. E ei per açò qu'aguest document vò èster ua airina entà apregondir en aguesta via, coma apòrt entà auançar ena convivència e en benestar sociau, atau coma ena patz, damb eth benentenut qu'eth desenvolopament de practiques democratiques de cap as comunautats lingüistiques suposarà ua garantida de respècte de totes es condicions umanes.

Totes es lengües son era expression d'ua identitat collectiu e d'ua manera diferente de percéber e de descriuer era realitat; per tant, an de poder gaudir des condicions de besonh entà desenvolopar-se en totes es foncions. A mès, cada lengua ei ua realitat constituïda collectiuaments, e ei en pròpri sen d'ua comunautat a on se hè disponibla entar usatge individuau, coma instrument de coesion, identificacion, comunicacion e expressivitat creatora. Per aquerò, credem que totes es comunautats lingüistiques an dret a organizar e gerir es recorsi pròprios damb era finalitat d'assegurar er usatge dera sua lengua en totes es foncions sociaus; atau coma dispausar des mejans de besonh entà assegurar era transmission e era projeccion futures dera lengua.

Era diuersitat lingüistica tostemp a estat un des trèts distintius d'Euròpa. Cap des estats que compausen eth continent ei monolingüe, e era mobilitat des personnes hè qu'aguesta diuersitat sigue cada viatge mès mercada.

Era gestion d'aguesta diuersitat lingüistica,

totun, varie fòrça d'un lòc a un autre, e açò mos preocupe fòrça. E ei que, coma s'a indicat anterioraments, s'aspiram a includir es drets lingüistics entre es drets fundamentaus, e se volem bastir ua Euròpa mès justa basada ena egalitat, era gestion democratica dera diuersitat deurie devier un puntau fondamentau.

Existissen, efectiuaments, diuèrses manères de gerir era diuersitat lingüistica. En un des extrems d'aguest ventalh i a modèls de gestion qu'an coma punts fonamentaus eth reconeishement e era gestion des drets des comunautats en situacion de minorizacion. En autre extrem trobam modèls que ne tansevolhe reconeishen era existéncia des comunautats minorizades. Aguestes son es dues situacions extrèmes que trobam enes modèls de gestion lingüistica, ar entorn des quaus se desenvopen politiques totaument differentes d'un caire ar autre d'Euròpa.

Maugrat era diuersitat enes modèls de gestion, es agents sociaus que luten pera recuperacion des lengües minorizades mòstren nombroses similituds. Era situacion des sues respectives lengües ei diferenta, ei vertat, mès es resultats mès eficaci an arribat dera man deth prètzhet amiat a tèrme pes agents sociaus, ei a díder, pera societat civiu. Era societat civiu a estat pionerà en desenvolopament de projèctes entara creacion de nauis parlants. Era societat civiu a estat pionerà en desenvolopament de projèctes entara creacion de nauis espacis entàs parlants. Era societat civiu a estat pionerà en desenvolopament de projèctes entara creacion d'airines entà poder víuer enes lengües minorizades. E, ben segur, a estat era societat civiu qui, pendent decennis, a reivindicat eth dret des comunautats lingüistiques a víuer ena sua pròpria lengua. Atau donques, observam qu'era societat civiu a desenvolopat ua campanha permanenta a favor de garantir ua democràcia reau, ei per açò que li autrejam tota era legitimitat ara ora de definir es passi que calerie hèr de cara ath futur.

# PREAMBUL

Eth dia 17 de deseme de 2016, es signataris d'aguest Protocòl de Donostia ratificam es fondaments accordats per mejan d'un procès participatiu desplegat per tota Euròpa, e

- *Después de reconéisher* coma pròpis toti es principis recuelhudi ena Declaracion Universau de Drets Lingüistics aprovada en Barcelona er an 1996,
- *Después de reconéisher* qu'es drets lingüistics an caractèr de drets fundamentaus e qu'era sua garantia s'a de considerar prioritària ara ora de bastir ua societat mès democratica,
- *Después de considerar* que, en quadre des proçessi de recuperacion de lengües en situacion minorizada, enes darrères decennis auem hèt grans apòrts entara generacion de nau parlants, airines lingüistiques e espacis entar usatge dera lengua, e que tostemp agissem pen tot considerar es besonhs des lengües,
- *Después de concluir* que non an entrat en vigor airines destinades a reconéisher de manera integral e a garantir de manera conjunta es drets des lengües europèes,
- *Preocupadi* dauant era manca d'airines practiques efectiues comunes creades e desvolopades pera societat civiu europèa entà garantir ua gestion democratica des lengües,
- *Preocupadi* dauant era manca de consciéncia des sòns drets lingüistics d'ua grana part dera ciutadania europèa, coma consequéncia dera naturalizacion deth procès de minorizacion,

**aprovam que:**

## **ARTICLE 1 : SUBJÈCTES**

D'acòrd damb es principis e es especificacions conceptuaus recuelhudes ena Declaracion Universau de Drets Lingüistics, es subjèctes dera protecccion de drets deth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics son es madeishi qu'es assenhaladi en aguesta Declaracion. Atau, aguest Protocòl partís deth principi qu'es drets lingüistics son ath viatge individuaus e collectius. Aguest Protocòl enten coma comunautat lingüistica tota societat humana que, establida istoricament en un espaci territoriau determinat, reconeishut o non, s'autoidentifique coma pòble e a desenvolopat ua lengua comuna coma mejan de comunicacion naturau e de coesion culturau entre es sòns membres. Era denominacion lengua pròpria d'un territòri hè referéncia ar idiòma dera comunautat istoricament establida en aguest espaci. A mès, atau coma recuelh era Declaracion, aguest Protocòl enten coma grop lingüistic tota collectivitat humana que compartís ua madeisha lengua e qu'ei establida en espaci territoriau de ua auta comunautat lingüistica.

Aguest Protocòl considère coma drets personaus inalienables, exercibles en quinsevolhe situacion, es següenti: eth dret a èster reconeishut coma membre d'ua comunautat lingüistica; eth dret ar usatge dera lengua en privat e en public; eth dret ar usatge deth pròpri nòm; eth dret de relacionar-se e associar-se damb d'auti membres dera comunautat lingüistica d'origina; e eth dret de mantier e desenvolopar era pròpria cultura.

## **ARTICLE 2 : OBJECTIUS**

Eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics vò arténher tres objectius principaus:

- Reivindicar qu'era garantida dera diuersitat lingüistica e er assegurament deth desenvolopament des lengües son pilars fundamentaus entara patz e era convivència.
- Crear ua airina efectiu entara egalitat lingüistica e eth desenvolopament des lengües en situacion de desavantatge.
- Presentar es comunautats lingüistiques coma subjèctes laguens d'aguest procès e reivindicar eth sòn ròtle de garants d'ua gestion justa dera societat.

## **ARTICLE 3 : VALORS**

**3.1.** Eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics considère quale valors o principis basics:

- **Convivència e patz.** Eth Protocòl preten aufrir ua airina, en clau d'apòrt, entà apregondir en benestar sociau, era convivència e era patz. Auem d'auer en compde qu'era patz ei consequéncia deth plaçament d'ues condicions de vida dignes entre es personnes e es grops umans. En aguest sens, eth respecte pera dignitat des comunautats lingüistiques entraïnarà era patz. Era nòsta foncion a estat premanir era airina destinada a garantir eth contengut deth concepte pax linguae.
- **Diuersitat.** Defenem era diuersitat lingüistica coma part deth legat culturau deth conjunt dera umanitat, pr'amor qu'entenem era sua conservacion com ua obligacion etica entà toti. I a fòrces e inèrcies molt poderoses que possen as personnes e as societats entara omogeneïzacion culturau, e ja qu'aquesta omogeneïzacion supòse un empraubiment, consideram de besonh enautir era valor dera diuersitat lingüistica.
- **Egalitat.** Avaloram dera madeisha ma-

nèra totes es lengües deth mon. Actuau-ment i a granes diferéncias en çò que hè ara sua situacion: n'i a que tròben obstacles entà desenvolopar-se, e non se garantís era egalitat des diferentes lengües coma principi fondamentau dera ciutadania.

- **Drets.** Defenem es drets de totes es personnes e collectius. Mos aderim ara Declaracion Universau de Drets Umans, que reconeish a totes es personnes eth dret a non èster discriminades per rason dera sua lengua. Tanben, mos somam ar esperit dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics e mos basam enes drets que s'i recuelhen, entre es quaus se tròbe eth reconeishe-ment des drets lingüistics de totes es per-sones, collectius e comunautats.

**3.2.** Encausa des desigualtats e eth desequi- libri qu'afècten as diferentes comunautats lin-güísticas europèes, consideram de besonh dar un tractament prioritari as lengües que se tròben en desavantatge, coma un pas entà auançar de cap ara egalitat. Sonque se se ga- rantissen ues condicions sociaus, polítiques e économiques adequades entath desenvolo-pament des lengües se pòt sauvagardar era diuersitat lingüistica. Tà qu'es generacions fu-tures poguen gaudir d'un contèxte culturau tan ric coma sigue possible, cau generar es condicions entà garantir era egalitat d'oportunitats entà totes es personnes e comunau-tats.

## ARTICLE 4 : SOCIETAT CIVIU, ERA CLAU

**4.1.** Mos agradarie reconéisher eth prètzhèt dera societat civiu organizada ath torn des comunautats lingüísticas d'Euròpa. Era vo-lontat d'auançar cap a ua vida mès demo-cratica a hèt a reviscolar era reivindicacion e eth enveja de víuer dera societat civiu, e gràcies ad aquerò s'a artenhut incidir ena sensibilizacion dera ciutadania.

**4.2.** En tota Euròpa, es diferentes comunau-tats lingüistiques s'an organizat entà poder víuer ena sua pròpria lengua. I a centenats d'organizacions sociaus que, dempùs diuèr-si encastres, trebalhen entà promòir eth desenvolopament des lengües minorizades. Aguest document vò èster un punt de tro-bada d'aguestes organizacions, tà qu'era societat civiu europèa assumisque eth li-deratge ena execucion des proposicions de desenvolopament dera diuersitat lingüistica.

**4.3.** Es centenats d'agents que trebalhen a compdar des besonhs des lengües, sense cap dependéncia politica o institucionau, son, de manèra simbolica, pòrtavotzes de millions de parlants. Ei per aquerò qu'eth contengut recuelhut en aguest document s'a bastit dempùs deth consens entre es agents sociaus que trebalhen pes lengües minori-zades, e ei aquiu a on se tròbe era valor mès grana deth protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics.

En aguest sens, es agents sociaus signataris deth Protocòl entara Garantida des Drets Lin-güistics mos comprometem a includir aguest document enes nòsti principis reivindicatius, damb era amira que toti es agents sociaus europèus actuem de manèra conjunta.

## ARTÍCULO 5: REFERÉNCIES

**5.1.** EEth preambul dera Declaracion Univer-sau de Drets Umans deth 1948 afirme era fe enes drets umans fundamentaus, ena di-gnitat e ena valor dera persona humana e ena egalitat de drets d'òmes e hemnes; e er article segon establís que tota persona a toti es drets e totes es libertats sense distincion, entre d'autes, de lengua.

Era Convencion entara Proteccion des Drets Umans e des Libertats Fondamentaus, de 14

de noveme de 1950, deth Conselh d'Euròpa, establís en preambul qu'era finalitat deth Conselh ei arténher ua union mès estreta entre es sòns membres, e qu'un des mejans entà arribar-i ei era proteccion e eth desenvolopament des drets umans e des libertats fundamentaus. A mès, er article 14 afirme qu'eth gaudiment des drets e es libertats reconeishuts ena Convencion s'a d'assegurar sense cap distincion per rason de lengua.

**5.2.** Entenem qu'era Declaracion Universau de Drets Lingüistics de Barcelona der an 1996 supausèc un desenvolopament d'aguesti principis, e per tant aguesta Declaracion ei eth document base e principau referent deth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics.

**5.3.** A mès, e coma airina complementària entà avalorar es indicadors que recuelh eth Protocòl, s'a considerat er arrepòrt Vitalitat e perilh d'extincion des lengües, publicat pera Unesco en 2003.

Tanben, e de manera complementària, aguest Protocòl a utilizat d'auti referents (vedetz er annèx 1).

## ARTICLE 6: ESTRUCTURA DETH PROTOCÒL

Se ben èm conscents qu'eth tèrme protocòl s'utilize entà referir-se a convencions mens formaus qu'es acòrds e es tractats, eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics se base en un tractat concret: era Declaracion Universau de Drets Lingüistics. Atau donques, es mesures recuelhudes en aguest Protocòl ahigeràn era mapa de rota entà garantir es drets reconeishudi ena Declaracion nomentada.

D'aguesta manera, eth Protocòl compren tres parts fundamentaus:

### 6.1. ENCASTRES

Eth Comitat Organizador deth Protocòl decidic mantier ena sua forma es encastres expréssaments recuelhudi ena Declaracion. Atau, s'an identificat sèt encastres de trebalh:

- Principis generaus, discriminacion e drets
- Administracion publica e institucions
- Educacion
- Encastre socioeconomic
- Onomastica
- Mejans de comunicacion e naues tecnologies
- Cultura

### 6.2. MESURES

En cada encastre s'a ahiejut ua seguida de mesures entà garantir es drets consagradi ena Declaracion Universau de Drets Lingüistics, proposadi pes agents qu'intervien en procèssi de recuperacion de lengües minorizadas.

### 6.3. INDICADORS

S'an fixat béri indicadors d'avaloracion entà poder avalorar eth nivèu de compliment des mesures, de manera que, enes casi en qué totes es mesures proposades peth Protocòl receiveben ua avaloracion positiva, se pòt concludir qu'era comunautat en question a garantides es sòns drets lingüistics.

## ARTICLE 7: INDICACIONS D'USATGE DETH PROTOCÒL

### 7.1. SUCCESSION E TEMPORIZACION DES MESURES

Era situacion des comunautats lingüistiques minorizades varie fòrça d'un lòc a un autre d'Euròpa. Coma s'a apuntat ena introducion, era diuersitat lingüistica s'a gestionat de maneres plan desparières enes darrers decennis, damb er impacte corresponent ena garantida des drets lingüistics.

Ei per aquerò qu'es agents sociaus des dife-

rentes comunautats lingüistiques definiràn autant era succession coma era temporizacion des mesures recuelhudes en aguest Protocòl, de cara a garantir-ne eth compliment.

## 7.2. QUADÈRN

Eth Protocòl s'acompanhe d'un quadèrn entà facilitar eth prètzhet des agents sociaus e eth compliment dera temporizacion nomenada en apartat anterior. Es agents sociaus signataris deth Protocòl son es que s'encueden d'aumplir aguest quadèrn, damb eth quau se hè eth seguiment deth nivèu de compliment des indicadors, entà verificar se se complissen es mesures detalhades en Protocòl. Eth madeish quadèrn fornis diretrizes concrètes en çò que hè ath sòn compliment.

## 7.3. PREPARACION DETH QUADÈRN

Es agents sociaus deuen premanir eth quadèrn basat en Protocòl.

Ara ora de completar eth quadèrn, es agents sociaus, un viatge verificades es mesures que se van complint, d'entre totes es que figuren en Protocòl, deuen fixar era succession e era temporizacion en qué s'an de complir es autes mesures, e ahíger, tanben, indicadors deth nivèu de compliment.

Ei important de compilar totes es mesures recuelhudes en Protocòl ena ficha correspondenta de cada lengua, pr'amor qu'eth compliment de totes es mesures ei indicatiu d'ua garantida plea des drets lingüistics. En quins-sevolhe cas, ara ora d'aumplir eth quadèrn, es agents sociaus pòden proposar mesures intermediàries entara artenhuda des mesures que s'i recuelhen.

## 7.4. SEGUIMENT DETH QUADÈRN

Un viatge aumplit eth quadèrn, es agents lo pòden utilizar entà interpellar as institucions locaus, comarcaus, regionaus o estataus que s'encueden de gerir era diuersitat lingüistica

e era politica lingüistica.

En aguestes interpellacions, es agents pòden destacar eth plen suosten recebut peth Protocòl autant durant eth procès d'elaboracion coma ena sua ratificacion.

## 7.5. ADESION DES AUTORITATS PUBLIQUES

Es agents an de d'amar a tèrme un prètzhet especific entà assegurar ua resposta positiva enes orientacions fixades en Protocòl per part des poders publics locaus, comarcaus, regionaus o estataus, e tanben entà qu'eth madeish Protocòl sigue considerat ua airina a tier en compde.

Egauments, quan sigue possible, es agents deuen trebalhar de manerà conjunta damb es poders publics, tà qu'aguesti meten en marcha es mesures recuelhudes en Protocòl e i assignen es recorsi de besonh.

# ARTICLE 8:

## COMITAT DE SEGUIMENT

A compdar deth 17 de deseme de 2016, se designarà eth Comitat de Seguiment, encuetat de dar continuïtat as prètzhets per arrepòrt ath Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics.

### 8.1. COMPOSICION

D'acòrd damb er esperit originau e fondaumentau deth projècte, eth Comitat de Seguiment deth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics serà compausat pes agents sociaus.

Eth prumèr Comitat de Seguiment serà format pes membres deth Comitat Organizadur encuetat de possar eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics. Es membres següents seràn nomenadi peth madeish Comitat.

Es entitats que compausen eth Comitat de Seguiment son es següentes:

- CIEMEN
- European Centre for Minority Issues (ECMI)
- Linguapax International
- European Language Equality Network (ELEN)
- Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
- PEN International

Eth Conselh d'Organismes Sociaus der euskara (Kontseilua) prenerà cargue dera Secretaria deth Comitat de Seguiment.

## 8.2. FONCIONS

Eth Comitat de Seguiment aurà cinc foncions fundamentaus:

### A. Arténher era adesion des agents sociaus ath Protocòl

Eth Comitat de Seguiment trebalharà entà obtier era adesion de mès agents sociaus der encastre dera lengua en Protocòl.

### B. Implementacion deth Protocòl enes politiques intèrnes

Eth Comitat de Seguiment harà eth seguiment des sollicitacions d'implementacion deth Protocòl hètes pes agents des comunautats lingüistiques. Entà hè'c, aufrirà ajuda tà coordinar eth nivèu de compliment deth Protocòl.

### C. Unificar e partejar eth quadèrn

Un viatge completat eth quadèrn, es agents sociaus n'enviaràn un exemplar ath Comitat de Seguiment, que s'utilizarà entà ajudar a agents de d'autres comunautats lingüistiques tà elaborar es sòns pròpis quadèrns.

### D. Reconeishement institucionau deth Protocòl

Es agents sociaus haràn eth seguiment deth prètzhet amiat a tèrme entà obtier eth reconeishement deth Protocòl per part des

institucions locaus, comarcaus, regionaus e estataus.

Tanben, eth Comitat actualizarà eth listat des institucions locaus, regionaus e estataus que reconeishen eth Protocòl.

## E. Legitimacion deth Protocòl enes institucions internacionaus

Eth Comitat de Seguiment desplegarà un trabalh continuat entà obtier eth reconeishement dera legitimacion deth Protocòl per part des institucions internacionaus, e tanben entà convertir-lo en document de referéncia.

# ARTICLE 9

Un viatge s'age signat eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics, se'n mandarà un exemplar, amassa damb un aute deth quadèrn, tàs institucions següentes:

- Secretari generau des Nacions Unides, Sr. António Guterres
- Naut comissionat des Nacions Unides en tàs Drets Umans, Sr. Zeid Ra'ad al-Hussein
- Expèrta independenta sus questions de minoritats des Nacions Unides, Sra. Rita Izsák-Ndiaye
- Secretari generau deth Conselh d'Euròpa, Sr. Thorbjørn Jagland
- President deth Tribunau Europèu de Drets Umans, Sr. Guido Raimondi
- Comissari de Drets Umans deth Conselh d'Euròpa, Sr. Nils Muižnieks
- Secretari generau dera Organizacion entara Seguretat e era Cooperacion en Euròpa, Sr. Lamberto Zannier
- Nauta comissària dera Organizacion entara Seguretat e era Cooperacion en Euròpa tàs Drets des Minoritats, Sra. Astrid Thors

**Signat en Donostia / Sant Sebastian  
17 de deseme de 2016**

# MESURES

## 1. PRINCIPIIS, DISCRIMINACION, DRETS

Mesures per arrepòrt as articles 1, 2, 5, 7 e 10 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

### A. DRETS LINGÜISTICS

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Existís ua normativa qu'establís qu'es drets lingüistics son drets umans.   | 1 |
| 2. | En çò que que hè as drets fundamentaus de toti es parlants de quinsevolhe lengua, totes es personnes receiveben era assisténcia gratuïta d'un interprèt en cas de non enténer o non parlar era lengua utilizada en tribunau. (Eth dret des personnes dera comunautat lingüistica se garantís mejançant es mesures 29-34). | 2 |
| 3. | En çò que hè as drets fundamentaus de toti es parlants de quinsevolhe lengua, tota persona detenguda ei informada, sense demora, en ua lengua qu'enten, des motius deth sòn arrèst e des cargues que se li imputen.   | 3 |

### B. DISCRIMINACION PER RASON DE LENGUA

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Era lei estipule era inadmissibilitat de quinsevolhe tipe de discriminacion lingüistica. | 4 |
|----|--|---|

### C. ESTATUS DES LENGÜES: LENGÜES OFICIAUS

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Era lei autrege reconeisrement oficiau e estatus ara lengua minorizada. | 5 |
|----|---|---|

### D. LEGISLACION

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Era Administracion establís e aplique leis e ordenances destinades a desvolopar e regular er estatus oficiau dera lengua minorizada. | 6 |
|----|--|---|

2. Se garantís era possibilitat d'amiar a tèrme quinsevolhe activitat ena lengua minorizada.

7

## E. MESURES CORRECTORES

1. S'era lengua dera comunautat lingüistica en question ei minorizada o desafavorida, era Administracion pren mesures correctores específiques complementàries entà garantir es drets lingüistics dera comunautat lingüistica.

8

## F. RECORSI

1. Era Administracion publica fornís toti es recorsi umans, materiaus e economics de besonh entà garantir es drets lingüistics dera comunautat lingüistica.

9

## G. DISCRIMINACION POSITIVA

1. Era lengua minorizada a prioritat dauant era lengua egemonica e oficiau.

10

## H. PRINCIPI D'UNIVERSALITAT

1. S'han pres mesures per la universalització del coneixement de la llengua, especialment a l'educació.

11

## I. I. TRANSVERSALITAT

1. Era Administracion adòpte ua perspectiva transversau, damb era definicion e era especificacion de mesures e critèris generaus aplicables a toti es sectors, departaments e encastres dera institucion publica, damb era tòca qu'era lengua minorizada sigue lengua d'atencion ath public e de funcionament intèrn.
2. Entà sauvaguardar es drets lingüistics e garantir era transversalitat, er organisme administratiu assigne un lòc concret ara politica lingüistica ena direcccion politica, entà exercir ua influéncia dirècta e subergessenta en totes es autes seccions.

12

13

## J. OASIS LINGÜISTICS

1. Enes zònes de predomini dera lengua minorizada, era Administracion e es institucions garantissen era sua proteccion e reconeisement legau.

14

## K. MEMÒRIA ISTORICA

1. Era Administracion publica proporcione recorsi entara promocion dera comprension deth contèxte per arrepòrt ath procès de pèrta lingüistica.

15

## 2. ADMINISTRACION PUBLICA E INSTITUCIONS

Mesures per arrepòrt as articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

### A. ATENCION ENA LENGUA MINORIZADA

#### 1. ETH DRET DERA CIUTADANIA A RECÉBER ATENCION ENA LENGUA MINORIZADA EI LEGAUMENT GARANTIT

- 1.1. Era normatiua establís era plea validitat juridica des procediments administratius oraus o escrits que se hèsquen ena lengua minorizada.

16

#### 2. GARANTIDA DE RENDEMENT DE TOTI ES SERVICIS ARA CIUTADANIA ENA LENGUA MINORIZADA

- 2.1 Es administracions aufrissen eth rendement de servicis ara ciutadania (autant oraument coma per escrit) enes lengües minorizades.

17

- 2.2. Era Administracion garantís qu'eth personau d'atencion ath public a un domeni adequat dera lengua.

18

- 2.3. Es differenti airaus administratius executen un plan generau de normalizacion lingüistica, entà rénder de prestar servicis ena lengua minorizada.

19

- 2.3.1. Es entitats administratiues (locaus, regionaus, comunitàries, estataus) fixen un calendari entà executar eth plan.

20

- 2.3.2. Es plans contien objectius ligadi a mesures e indèxs de progrès relativus ara lengua minorizada, atau coma ua avaloracion extèrna e intèrna dera ejecucion deth plan.

21

- 2.3.3. Eth plan analise, definís e identifique prioritats per arrepòrt capacitats comunicatiues e ara competéncia lingüistica ena lengua minorizada entàs lòcs de trebalh dera Administracion.

22

- 2.3.4. Era Administracion garantís un domeni adequat dera lengua per part deth personau existent e deth personau de naua incorporacion.

23

#### 3. CONTRACTACION EXTÈRNA

- 3.1 Ara ora d'externalizar es sòns servicis, era Administracion garantís qu'es condicions deth plan de normalizacion lingüistica tanben son aplicables, d'acòrd damb er article 2.3.

24

- 3.2. En cas d'incompliment der article 2.3, era Administracion rescindirà es contractes soscriti.

25

## 4. AIRAUS DE NAUTA PRIORITY

### 4.1. SISTÈMA SANITARI

- |        |   |    |
|--------|---|----|
| 4.1.1. | Es administracions reconeishen era dimension des drets lingüistics ara ora de rénder atencion sanitària, enes tèrmes següenti:  | 26 |
| 4.1.2. | Es residents an d'auer un domeni adequat dera lengua.   | 27 |
| 4.1.3. | Auent en compde es caracteristiques especiaus deth sistèma sanitari, es administracions dan un tractament especific ath dessenh dera planificacion establida en article A.2.3, e meten en plaça un sistèma entà hèr-ne eth seguiment. | 28 |
| 4.1.4. | Era planificacion priorize era exigéncia d'un domeni adequat dera lengua per part de mètges de família, pediatres, psicològs, psiquiatres e d'auti professionaus claus en contacte directa damb era ciutadania.                       | 29 |
| 4.1.5. | D'auti aspèctes dera planificacion coïcidissen damb çò que s'establís en article A.2.3.   | 30 |

### 4.2. ADMINISTRACION DE JUSTÍCIA

- |        |   |    |
|--------|---|----|
| 4.2.1. | Es administracions reconeishen era dimension des drets lingüistics ara ora d'aufrir servicis juridics, e, en reconeishement des drets des minories, es administracions judiciaus garantissen as ciutadans eth sòn dret a menar a tèrme es procediments judiciaus ena lengua minorizada. | 31 |
| 4.2.2. | De conformitat damb eth principi d'egalitat de tracte, era ciutadania a dret a menar a tèrme tota sorta de procediments oraus e escrits de manera directa, sense recórrer a interprèts.   | 32 |
| 4.2.3. | Auent en compde es caracteristiques especiaus dera Administracion de justicia, es administracions dan un tractament especific ath dessenh dera planificacion establida en article A.2.3, e meten en plaça un sistèma entà hèr-ne eth seguiment.   | 33 |
| 4.2.4. | Era Administracion de justicia pren es mesures pertinentes tà que jutges, fiscaus, secretaris e d'autes professionaus claus aquerissen un domeni adequat dera lengua.   | 34 |
| 4.2.5. | Era Administracion de justicia pren mesures entà garantir er accès a tèxtes juridics, còdis e materiaus similars ena lengua minorizada.   | 35 |
| 4.2.6. | D'auti aspèctes dera planificacion coïcidissen damb çò que s'establís en article 2.3.   | 36 |

4.2.7.	Era Administracion publica de justicia pren mesures entà facilitar eth registre oficiau.	<b>37</b>
--------	--	-----------

**4.3. FÒRCES DE SEGURETAT**

4.3.1.	Era Administracion pren mesures entà garantir er usatge dera lengua minorizada entre es membres des fòrces de seguretat.	<b>38</b>
4.3.2.	S'establisson directritzies lingüistiques enes casi en qué es prètzhèts de susvelhança e seguretat se contracten a empreses extèrnies.	<b>39</b>

**B. COMUNICACION**

1	Es administracions prenen mesures entà establir directritzies constrenhente per arrepòrt ara comunicacion intèrna e extèrna qu'incorpòren es concèptes següenti:	<b>40</b>
1.1.	Era Administracion utilize era lengua minorizada en sòn imatge corporatiu e ea placardatge.	<b>41</b>
1.2.	Era Administracion utilize era lengua minorizada ena sua comunicacion extèrna e intèrna.	<b>42</b>
1.3.	Era normatiua establís era plea validitat juridica de quinsevolhe document o publicacion, encara que sigue sonque ena lengua minorizada.	<b>43</b>
1.4.	Era Administracion pren mesures entà garantir er usatge dera lengua minorizada enes actes publics, com ara reünions publiques, presentacions publiques, etc.	<b>44</b>

**C. ERA LENGUA MINORIZADA EN LÒC DE TREBALH**

1.	Era Administracion pren mesures entà garantir er usatge dera lengua minorizada en lòc de trebalh, e desaconsejhe era proibicion dera lengua minorizada en entorn de trebalh.	<b>45</b>
2.	Era Administracion pren mesures entà garantir qu'es practiques de trebalh e era comunicacion oficiau entre eth personau agen lòc ena lengua minorizada.	<b>46</b>
3.	Era Administracion facilite era creacion de documentacion administratiua ena lengua minorizada.	<b>47</b>
4.	Enes convocacions de naues places, se garantís era possibilitat de hèr es examens ena lengua minorizada.	<b>48</b>
5.	Era Administracion promò e encoratge es actituds positives de cap ara lengua minorizada en entorn de trebalh.	<b>49</b>

### **3. EDUCACION**

Mesures relacionades damb es articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

#### **A. EDUCACION FORMAU**

##### **1. EDUCACION INFANTILA**

1.1.	Toti es centres damb finançament public dirècte o indirècte hèn es sues classes ena lengua minorizada.	<b>50</b>
1.2.	En ua prumèra fasa, er ensenhamant ena lengua minorizada ei disponible entà totes es famílies que lo solliciten.	<b>51</b>
1.3.	Totes es activitats extracurriculares son disponibles ena lengua minorizada.	<b>52</b>
1.4.	Eth personau escolar domine era lengua minorizada.	<b>53</b>
1.5.	Se destinan recorsi addicionaus as classes hètess ena lengua minorizada.	<b>54</b>
1.6.	En çò que hè ara comunicacion, er article A.2.1, relatiu ara Administracion publica, d'aplicacion enes centres d'ensenhamant.	<b>55</b>

##### **2. ENSENHAMANT OBLIGATÒRI: EDUCACION PRIMÀRIA E SEGONDÀRIA**

2.1.	Existís un sistèma generau d'immersion e de conservacion dera lengua.	<b>56</b>
2.2.	En ua prumèra fasa, er ensenhamant ena lengua minorizada ei disponible entà totes es famílies que lo solliciten.	<b>57</b>
2.3.	Ei disponible er ensenhamant mejançant era lengua minorizada, includint-i abilitats oraus e era alfabetizacion.	<b>58</b>
2.4.	Totes es activitats relacionades damb era escòla (independentament de s'an lòc laguens o dehòra deth centre, per exemple es activitats extracurriculares, etc.) son disponibles ena lengua minorizada.	<b>59</b>
2.5.	Entre es personnes immigrantes se difon actiuament informacion per arrepòrt as beneficis der adqueriment d'abilitats lingüistiques ena lengua minorizada.	<b>60</b>
2.6.	Se destinan recorsi addicionaus.	<b>61</b>

2.7.	Es centres d'ensenhamant an dessenhat e executen eth sòn projecte lingüistic, qu'includís eth diagnostic iniciau, es objectius e grops d'edat, e tamben era trajectòria que cau seguir entà totes es lengües curriculares autant laguens coma dehòra dera aula.	<b>62</b>
2.8.	I a recorsi umans e materiaus disponibles entar ensenhamant de totes es assignatures ena lengua minorizada, en segondària.	<b>63</b>
2.9.	Tota eth personau laborau a aquerit competéncies ena lengua minorizada.	<b>64</b>
2.10.	En çò que hè ara comunicacion, er article 2.1, per arrepòrt ara Administracion publica, ei d'aplicacion en tot eth sistèma escolar.	<b>65</b>

### 3. EDUCACION E FORMACION PROFESSIONAU

3.1.	Era educacion e formacion professionau ena lengua minorizada ei disponibla entà toti es alumnes que la solliciten.	<b>66</b>
3.2.	Es practiques de trebalh e es practiques de formacion son disponibles ena lengua minorizada.	<b>67</b>
3.3.	Es nauí encastres professionaus son disponibles ena lengua minorizada.	<b>68</b>
3.4.	Era Administracion exigís as centres d'ensenhamant que dessenhun un projecte lingüistic, ua des foncions deth quau ei decidir eth moment e era manèra en qué s'an de ahíger era lengua dominanta e es lengües estrangères, en fonction dera situacion deth centre.	<b>69</b>
3.5.	Tot eth personau deth centre domine era lengua minorizada.	<b>70</b>
3.6.	En çò que hè ara comunicacion, er article 2.1, per arrepòrt ara Administracion publica, ei d'aplicacion enes centres d'educacion e formacion professionau.	<b>71</b>

### 4. UNIVERSITAT E ESTUDIS SUPERIORS

4.1.	PLAN D'ESTUDIS	
4.1.1.	Totes es facultats des centres d'educacion superiora dispausen d'un plan entà identificar eth personau e es estudiants de lengua minorizada, e dan prioritat as sòns besonhs.	<b>72</b>
4.1.2.	Totes es assignatures de nivèu universitari son disponibles ena lengua minorizada.	<b>73</b>
4.1.3.	Periodicaments s'elabòre e se publique un arrepòrt de següent dera aufèrta reau de corsi e activitats disponibles ena lengua minorizada.	<b>74</b>

## 4.2. INVESTIGACION

4.2.1.	Ei possible amiar a tèrme investigacion originau e publicar en revistes academiques ena lengua minorizada.	75
4.2.2.	Era avaloracion qu'es agéncies e institucions avaloradores hèn des contribucions scientifiques non se ve condicio-nada peth hèt d'èster ena lengua minorizada.	76
4.3.	En çò que hè ara comunicacion, er article 2.1, per arrepòrt ara Admi-nistracion publica, ei d'aplicacion enes universitats.	77

## 5. ACTIVITATS EXTRACURRICULARES

5.1.	Toti es corsi des escòles de musica e art de titularitat publica son disponibles ena lengua minorizada.	78
5.2.	Era Administracion exigís ad aguesti centres que dessenhen un projècte lingüistic, ua des foncions deth quau ei especificar era aufèrta ena lengua minorizada, e tanben eth tèrme previst entà aufrir tot eth programa en aguesta lengua, auent en compde era situacion actuau.	79
5.3.	Es centres que, sense èster de titularitat publica, dirèctaments o indirèctaments receben finançament public tanben deuen fornir un projècte lingüistic de caracteristiques similares.	80
5.4.	En çò que hè ara comunicacion, er article A.2.1, per arrepòrt ara Administracion publica, ei d'aplicacion enes escòles e centres d'art.	81

## B. EDUCACION NON FORMAU

### 1. CENTRES RECREATIUS, CLUBS ESPORTIUS E FEDERACIONS

1.1.	Tota activitat organizada per centres recreatius de titularitat publica ei disponibla ena lengua minorizada.	82
1.2.	Era Administracion exigís ad aguesti centres que dessenhen un projècte lingüistic, ua des foncions deth quau ei especificar era aufèrta ena lengua minorizada, e tanben eth tèrme previst entà aufrir tot eth programa en aguesta lengua, auent en compde era situacion actuau.	83
1.3.	Es centres que, sense èster de titularitat publica, dirèctaments o indirèctaments receben finançament public tanben deuen fornir un projècte lingüistic de caracteristiques similares.	84

## C. FORMACION DE PROFESSORS E FORMADORS

### 1. PROFESSORS

1.1.	Es centres de formacion deth professorat renden formacion sus coneishement e usatge dera lengua minorizada.	<b>85</b>
1.2.	Se rend formacion especiau d'acòrd damb era situacion de minorizacion dera lengua, dera manèra següenta:	
1.2.1.	Es centres de formacion deth professorat formen as professors entà que renden es sues assignatures ena lengua minorizada damb un gran domeni dera lengua.	<b>86</b>
1.2.2.	Se rend formacion especifica tà qu'eth professorat pogue desenvolopar un modèl d'immersion en ua situacion multilingüe.	<b>87</b>

### 2. EDUCADORS

2.1.	Entà obtier era sua titulacion, es educadors (esportius, de léser) deuen dominar era lengua minorizada.	<b>88</b>
2.2.	Ena formacion d'educadors, s'aufrissen es airines adequades entà tractar damb contèxtes desfavorables entara lengua minorizada, e se prenen mesures entà garantir era formacion contínua e era actualizacion de coneishements.	<b>89</b>

### 3. FORMACION CONTÍNUA DETH PROFESSORAT

3.1.	Era formacion contínua deth professorat includís er aqueriment dera lengua minorizada.	<b>90</b>
------	--	-----------

## D. APRENEDISSATGE DERA LENGUA MINORIZADA PER PART DE PERSONES ADULTES

1.	Es ciutadans que volguen apréner era lengua minorizada pòden hè'c de manèra gratuïta.	<b>91</b>
2.	Se garantís era accessibilitat a classes de lengua minorizada, en collaboracion damb iniciatiuies populares, tostemp que sigue possible.	<b>92</b>
3.	Er ensenhament dera lengua minorizada s'includís ena formacion entà personnes en caumatge.	<b>93</b>
4.	Er ensenhament dera lengua minorizada s'includís ena formacion contínua entà adults.	<b>94</b>
5.	S'aufrissen corsi d'alfabetizacion ena lengua minorizada de manèra gratuïta.	<b>95</b>

## E. PLAN D'ESTUDIS E MATERIAUS

### 1. PLAN D'ESTUDIS

- |      |   |    |
|------|---|----|
| 1.1. | En acabar es sòns estudis, es alumnes deuen èster en parlants dera lengua minorizada, dera lengua dominanta e d'ua o dues lengües estrangères, de manèra que siguen parlants multilingües dera lengua minorizada. | 96 |
| 1.2. | Tot en partint dera cultura locau, eth plan d'estudis conten elements dera cultura europèa e dera cultura universau.  | 97 |
| 1.3. | Elth plan d'estudis tracte coneishements de sociolingüistica, diuersitat lingüistica e lengües en contacte.   | 98 |
| 1.4. | Enes amassades damb pairs e mairs s'expliquen periodicaments es avantatges qu'aufri's era preséncia dera lengua minorizada en plan d'estudis.   | 99 |

### 2. MATERIAU DOCENT

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.1. | I a materiau docent adequat disponible ena lengua minorizada.                             | 100 |
| 2.2. | Es editoriaus que publiquen libres de tèxte ena lengua minorizada an accès a subvencions. | 101 |

## 4. ENCASTRE SOCIOECONOMIC

Mesures relacionades damb es articles 47, 48, 49, 50, 51 e 52 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

### A. SISTÈMA REGULADOR

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Era promocion des drets des consumidores ena lengua minorizada ei degudament regulada. | 102 |
|----|--|-----|

### B. ERA LENGUA MINORIZADA E ES RELACIONS DAMB ES CONSUMIDORS

#### 1. SE PROMÒN GARANTIDES ENTARA PROTECCION DERA SALUT E ERA SEGURETAT, ENTÀ:

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 1.1. | Garantir qu'es messatges per arrepòrt ara salut e seguretat des productes, per exemple instruccions sus medicaments, informacion sus es risques des productes, etc., tanben siguen disponibles ena lengua minorizada. | 103 |
| 1.2. | Garantir qu'es avis i es instruccions relatius ara salut e seguretat des locaus comerciaus tanben siguen disponibles ena lengua minorizada.   | 104 |

## 2. ERA INFORMACION PUBLICA RELATIVA AS PRODUCTES E SERVICIS EI DISPONIBLA ENA LENGUA MINORIZADA, ENTÀ:

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 2.1. | Garantir qu'era informacion sus factures, budgèts, tarifes, catalògs de productes, certificats, manuaus d'instruccions de servis e productes, etc. sigue disponibla ena lengua minorizada. | 105 |
| 2.2. | Garantir que s'apliquen mesures similares per arrepòrt as productes e servis, enes cassi en qué es relacions damb es consumidors se gerissen des de dehòra der encastre dera lengua.       | 106 |
| 2.3. | Garantir qu'eth placardatge e era informacion comerciau tanben siguen disponibles ena lengua minorizada.   | 107 |
| 2.4. | Garantir qu'es aplicacions informatiques, logiciaus, interfàcies, etc. des productes tanben siguen disponibles ena lengua minorizada.  | 108 |
| 2.5. | Promòir directritzies de marqueting e publicitat entar usatge dera lengua minorizada en activitats comerciaus.   | 109 |

## 3. CONFLICTES

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 3.1. | Era resolucion de conflictes comerciaus s'amie a tèrme en tot garantir es drets lingüistics des parlants de lengües minorizades. | 110 |
|------|--|-----|

## 4. ES DRETS DES CONSUMIDORS EN SECTORS ECONOMICS FONDAMENTALS EN RENDEMENT DE SERVICIS BASICS TANBEN SE PROMÒN ENA LENGUA MINORIZADA

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 4.1. | Execucion de plans lingüistics enes sectors següenti: companhies asseguradores, empreses energetiques, servis de transpòrt, institucions financeres, operadores de telefonía, companhies que renden assisténcia sociau e generau, mutualitats de salut, servici postau, etc. | 111 |
|------|--|-----|

## C. ERA LENGUA MINORIZADA EN LÒC DE TREBALH E EN MERCAT DE TREBALH

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Ei legaument protegit eth dret des trebalhadors a parlar ena lengua minorizada en lòc de trebalh.  | 112 |
| 2. | Es companhies e empreses promòn practiques ena lengua minorizada: plans de formacion; formacion contínua; contractes de trebalh e convencions laboraus; arrepòrts, messatges, avis i d'auti documents; procediments intèrnus de trebalh; paisatge lingüistic; materiau damb contengut lingüistic (catalògs, punts de venda en linha, publicitat), etc. | 113 |
| 3. | Es companhies e empreses possibiliten er usatge dera lengua minorizada en lòc de trebalh, e dissuadissen dera proibicion d'utilizar era lengua minorizada en entorn laborau.   | 114 |

## D. RESPONSABILITAT SOCIAU CORPORATIVA

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Es sindicats includissen clausules sus era lengua minorizada ena negociacion collectiu, entà pr'amor de protegir es drets lingüistics des trebalhadors e era responsabilitat sociau. | 115 |
| 2. | Es companhies e enterpreses collabòren de manèra proactiva damb es comunitats minorizadas en desenvolapament dera responsabilitat sociau.  | 116 |
| 3. | Es companhies e enterpreses participen de manèra proactiva ena creacion de comissions entà promòir era lengua minorizada en encastre socioeconomic.                                  | 117 |
| 4. | Es sindicats desenvolopen practiques intèrnes e sosteb ara planificacion ena lengua minorizada.  | 118 |

## 5. ONOMASTICA

Mesures relacionades damb es articles 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

### A. UA ENTITAT AUTONÒMA ENTARA NORMALIZACION ONOMASTICA

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Ua entitat autonòma (ua acadèmia dera lengua) s'aucupe dera normalizacion dera onomastica ena lengua minorizada.   | 119 |
| 2. | Era Administracion e es organismes institucionaus utilizen eth listat onomastic fixat pera acadèmia dera lengua coma punt de referéncia.   | 120 |
| 3. | Se reconeish era libertat des acadèmies dera lengua entà elaborar listats onomastics basadi enes caracteristiques de cada lengua, sense que poguen èster obligades a adoptar critèris dera lengua dominanta. | 121 |
| 4. | Ei responsabilitat des nautes instàncies administratiuves facilitar er accès de totes es autes entitats administratiuves as listats onomastics adoptadi pes acadèmies dera lengua.                           | 122 |

### B. NÒMS DE PERSONES

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Era ciutadania a eth dret, reconeishut per lei, qu'eth sòn nòm s'inscrigue enes registres oficiaus d'acòrd damb era ortografia dera lengua minorizada, sense hèr-i cap modificacion. | 123 |
| 2. | Es registres permeten ara ciutadania tradusir es sòns nòms ara lengua minorizada o modificar-ne era grafia d'acòrd damb era dera lengua minorizada.                                  | 124 |
| 3. | Cap administracion pòt modificar era grafia des nòms dera ciutadania, ne pòt obligar ad arrés a modificar-la, ne pòt utilizar o obligar a utilizar formes tradusides des sòns nòms.  | 125 |

## C. TOPONÍMIA

1.	Se regule per lei qu'era toponímia ena lengua minorizada tostemp a d' èster presenta enes registres oficiaus, placardatge e mapes oficiaus.	126
2.	Era lei autrege estatus juridic oficiau ara toponímia ena lengua minorizada.	127
3.	Es enterpreses privades son obligades a utilizar era toponímia dera lengua minorizada enes sues rotes de transpòrt e enes autoestraides que gerissen.	128
4.	Es administracions publiques aufrissen accès a ua basa de donades ena quau se recuelh tota era toponímia.	129
5.	Se recuperè e se restablís era toponímia ena lengua minorizada, laguens der encastre istoric dera lengua, e se li autrege estatus oficiau.	130
6.	Es enterpreses e d'autes entitats damb convencions damb es administracions publiques o que dirèctaments o indirèctaments ne receben sosten economi d'aguestes an d'utilizar era toponímia ena lengua minorizada.	131
7.	Es administracions publiques fornissen directritzés entà exigir qu'es dispositius e es airines fabricades per enterpreses privades damb finalitats cartografiques o de localizacion (com ara GPS) utilizen era toponímia ena lengua minorizada.	132

## 6. MEJANS DE COMUNICACION E NAUES TECNOLOGIES

Mesures relacionades damb es articles 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

## A. MESURES BASIQUES

1.	Es politiques lingüistiques dessenhades e desenvolopades pes administracions publiques includissen un apartat per arrepòrt as tecnologies dera informacion e era comunicacion (TIC), en quau se detalhe eth papèr des mejans e es TIC ena politica lingüistica. Dera madeisha manèra, ara ora de definir es sues politiques de comunicacion e TIC, es administracions publiques includissen un apartat per arrepòrt ara lengua.	133
2.	S'a desenvolopat un sistèma comunicatiu entara lengua desfavorida que pren en compde toti es encastres dera comunicacion. Aguest sistèma ei gerit pes institucions e organismes der entorn a on s'utilize era lengua.	134
3.	Eth sistèma comunicatiu ei gerit de manèra complementària per gestors de mejans publics e de mejans d'iniciativa populara (institucions d'utilitat publica), que trebalhen amassa en egalitat de condicions e en tot evitar duplicitats.	135

4.	Se desenvolope ua politica comunicatiua favorabla ara lengua minorizada, basada ena collaboracion entre es administracions publiques e es iniciatiues populares o privades.	136
5.	Es administracions publiques adòpten ua estructura de seguiment dera preséncia qu'era lengua minorizada a enes mejans.	137

## B. DRET A RECÉBER INFORMACION ENA LENGUA MINORIZADA

### 1. MEJANS DE TITULARITAT PUBLICA

1.1.	Existís ua cadena de ràdio de titularitat publica qu'emet integraument ena lengua minorizada.	138
1.2.	Existís aumens ua cadena de television de titularitat publica qu'emet integraument ena lengua minorizada.	139
1.3.	Existís un diari publicat integraument ena lengua minorizada qu'a garantit eth finançament.	140
1.4.	Se garantís ua minima preséncia dera lengua minorizada en toti es mejans de titularitat publica qu'emeten principaument ena lengua dominanta. S'assignen recorsi adaptadi cada mejan, dera manèra següenta: en cas dera premsa, diuèrses seccions enes lengües minorizades; ena ràdio, segments en aguestes lengües laguens dera programacion; ena television, segments emetudi acompanyadi de subtítols o d'un segon canau d'àudio; enes mejans d'Internet s'aufrissen diuèrses versions lingüistiques. Era preséncia d'aguesti elements se regule mejançant quòtes específiques d'acòrd damb es mínimums fixadi pera politica lingüistica.	141

### 2. MEJANS DE TITULARITAT PRIVADA E D'INICIATIUA POPULARA

2.1.	Es mejans basadi ena lengua minorizada o elaborats integramenti en aguesta lengua an eth madeish estatus juridic qu'es auti mejans.	142
2.2.	Es mejans ena lengua minorizada non son obligats a utilizar ua auta lengua.	143
2.3.	Es mejans privadi damb beth contracte damb era Administracion (includint-ne es de publicitat), o que receben beth tipe de servicis, ajudes o rendements dera Administracion, son subjèctes as mesures e quòtes lingüistiques destinades ara promocion dera lengua minorizada (a travès de quòtes e d'autres mesures).	144
2.4.	Es administracions publiques apliquen sistèmes de quòtes entà garantir er usatge des lengües dera region, especiaument era lengua minorizada, ena publicitat institucionau des mejans.	145
2.5.	I a ajudes especiaus entàs mejans qu'emeten o publiquen integraument ena lengua minorizada.	146

### 3. MESURES DE SOSTEN DERA VISIBILITAT

- |   |     |
|---|-----|
| <p>3.1. Existís ua politica contínua d'inversion destinada ara normalizacion enes quiòsques dera premsa ena lengua minorizada, mejançant era discriminacion positiva.</p>   | 147 |
| <p>3.2. Es administracions publiques meten recorsi entà parlants dera lengua minorizada tà que se poguen expressar ena sua pròpria lengua, e hèsquen promocion dera aguesta lengua, per exemple entà incrementar era visibilitat des lengües minorizades entre es parlants dera lengua dominanta.</p> | 148 |
| <p>3.3. Es administracions publiques prenen mesures entà melhorar era visibilitat des mejans ena lengua desafavorida, per exemple mejançant campanhes comunicatiuves, ajudes especiaus entà qu'era premsa ena lengua minorizada sigue present en lòcs publics, etc.</p>                               | 149 |

### 4. CONTENGUT

- |  |     |
|--|-----|
| <p>4.1. Es mejans que promòn estereotips negatius e actituds racistes de cap ara lengua minorizada son sancionadi.</p>           | 150 |
| <p>4.2. Es mejans afrissen es airines de besonh entà respóner as opciones lingüistiques des parlants dera lengua minorizada.</p> | 151 |
| <p>4.3. Es mejans difonen contengut locauentà de reforçar era connexion entre era lengua e eth sòn entorn.</p>                   | 152 |

### 5. NAUI MEJANS

- |  |     |
|--|-----|
| <p>5.1. Ara ora d'autrejar licéncies d'emission, se'n resèrven quauqu'ues entàs cadenes de ràdio e television qu'emeten intègraument ena lengua minorizada.</p>  | 153 |
| <p>5.2. Ara ora d'autrejar licéncies de ràdio e television, es cadenes que non emeten ena lengua minorizada receben ues directritzes de gestion lingüistica entà garantir que se destinen quauques hièstres tà emeter en aguesta lengua.</p> | 154 |

### 6. PROFESSIONAUS DES MEJANS

- |   |     |
|---|-----|
| <p>6.1. S'organizan corsi universitaris entà formar professionaus dera comunicacion ena lengua minorizada.</p>                            | 155 |
| <p>6.2. Es professionaus deth sector dera comunicacion que trebalhen ena lengua minorizada pòden formar es sues pròpies associacions.</p> | 156 |

## 7. RELACIONS TRANSFRONTERÈRES

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 7.1. | En cas des lengües minorizades que se parlen en més d'un territori, se garantís era possibilitat de recéber era emission des mejans en d'auti territoris.   | 157 |
| 7.2. | Se non i a mejans, es administracions publiques locaus, en collaboracion quan calgue, garantissen era emission d'aumens ua cadena de television e ua cadena de ràdio, e era publicacion d'un diari, ena lengua dera comunautat. | 158 |

## C. NAUES TECNOLOGIES

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Eth logiciau des administracions publiques se localize o se tradusís ena lengua minorizada e, tostemp que sigue possible, ei a disposicion dera ciutadania.  | 159 |
| 2. | Totes es organizacions, enterpreses, companhies, etc. que dirèctaments o indirèctaments receben assisténcia dera Administracion publica garantissen qu'es sòns servicis numerics son disponibles ena lengua minorizada, coma condicion entà recéber es ajudes. | 160 |
| 3. | S'estipule que toti es servicis numerics des provedidors dera Administracion an d'èster ena lengua minorizada.   | 161 |
| 4. | Totes es ajudes per arrepòrt as TIC requerissen qu'es productes siguen ena lengua minorizada.  | 162 |
| 5. | Es airines que faciliten er usatge dera lengua minorizada (com ara correctors, logiciau de traduccio, etc.) son a disposicion dera ciutadania.   | 163 |
| 6. | Es administracions publiques soscriuen convencions damb es enterpreses entà aumentar era preséncia numerica des lengües minorizadas.   | 164 |
| 7. | Es productes numerics destinadi ara joenessa son disponibles ena lengua minorizada, e s'estipulen en aguest sens es recorsi e eth calendari corresponents.   | 165 |
| 8. | Es projectes numerics desenvolopadi ena lengua minorizada an preferéncia ara ora d'accendir a ajudes.  | 166 |

## 7. CULTURA

Mesures relacionades damb es articles 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dera Declaracion Universau de Drets Lingüistics

### A. DRET D'ACCÈS ARA CULTURA

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | S'adopten leis entà qu'era cultura ena lengua minorizada sigue accessibla tà totes es personnes. | 167 |
|----|--|-----|

2. Es institucions publiques resèrvan hons específics, damb un percentatge concret laguens des sòns budgets generaus, entà promòir era cultura ena lengua minorizada e tà garantir er accès ara cultura universau a travès dera lengua minorizada. **168**

## B. CULTURA CREADA ENA LENGUA MINORIZADA

### 1. SOSTEN ARA CREACION

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| 1.1. | Era òbra des artistes que cren ena lengua minorizada se reconeish e se protegís, e s'acreat un estatut entà protegir es drets des creadors.   | <b>169</b> |
| 1.2. | Existís un hons entà invertir en projèctes culturaus ena lengua minorizada.   | <b>170</b> |
| 1.3. | Existís un sistèma d'ajudes entà creadors ena lengua minorizada.  | <b>171</b> |
| 1.4. | Era Administracion establís politiques d'inversion entà rènder sosten as entitats culturaus e ara industria culturau ena lengua minorizada.   | <b>172</b> |
| 1.5. | S'establís ua quòta entà garantir era preséncia de creacions culturaus ena lengua minorizada laguens dera programacion culturau organizada pes institucions publiques o que recep sosten econòmic d'aguestes. | <b>173</b> |
| 1.6. | Se proporcionen airines tà entà de qu'era terminologia de toti es encastres de creacion sigue disponible ena lengua minorizada.   | <b>174</b> |

### 2. TRANSMISSION

- |      |  |            |
|------|--|------------|
| 2.1. | Es mejans publics dispòsen de programes informatius a pròpos des naues creacions culturaus ena lengua minorizada.  | <b>175</b> |
| 2.2. | Es programes de notícies des mejans publics dispòsen d'espacis entara cultura ena lengua minorizada, enes quaus s'informe de tota sòrta d'expressions culturaus. | <b>176</b> |
| 2.3. | Es mejans que dirèctaments o indirèctaments receben finançament public deuen fixar ua quòta entà informar sus naues creacions culturaus ena lengua minorizada.   | <b>177</b> |

### 3. VISIBILITAT

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| 3.1. | Enes infraestructures publiques, se garantissen er usatge dera lengua minorizada en encastre der art e era cultura. | <b>178</b> |
| 3.2. | Existís un portau d'Internet damb era agenda culturau ena lengua minorizada.  | <b>179</b> |

- |      |  |            |
|------|--|------------|
| 3.3. | Toti es productes creadi ena lengua minorizada dispòsen d'assisténcia economica entà distribuir-les e promocionar-les, tà pr'amor de garantir-ne era visibilitat.                    | <b>180</b> |
| 3.4. | S'an fixat uns critèris lingüistics entà actes culturaus (programes, paisatge, contengut, etc.), entà garantir era preséncia dera lengua minorizada autant oraument coma per escrit. | <b>181</b> |
| 3.5. | Se desvolope de manèra proactiva era visibilitat des creacions ena lengua minorizada en forums internacionaus (per exemple, mejançant concorsi, festivaus internacionaus, etc.).     | <b>182</b> |

## C. CULTURA UNIVERSAU ENA LENGUA MINORIZADA

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Era produccion culturau creada en d'autes lengües ei disponibla ena lengua minorizada (mejançant traduccions). | <b>183</b> |
| 2. | Es pellicules se tradusissen (via subtítols o doblatge) ara lengua minorizada.                                 | <b>184</b> |
| 3. | S'establís ua quòta enes sales de cinéma tà que projècten pellicules ena lengua minorizada.                    | <b>185</b> |

# ANNÈX 1

Era Declaracion Universau de Drets Lingüistics (1996) a estat eth quadre de referéncia qu'a guidat aguest Protocòl. Totun açò, cau remercar que, ara ora de concretar es indicadors d'avaloracion, un des documents de referéncia a estat er arrepòrt *Vitalitat e perilih d'extincion des lengües*, publicat pera Unesco en 2003.

Ath delà d'aguesti dus documents, eth Protocòl entara Garantida des Drets Lingüistics s'a basat tanben enes documents e convencions següentes:

## ORGANIZACION DES NACIONS UNIDES

- Declaracion Universau de Drets Umans (1948)
- Pacte Internacionau de Drets Civius e Politics (1966)
- Pacte Internacionau de Drets Economics, Sociaus e Culturaus (1966)
- Proclamacion de Teheran (1968)
- Declaracion des Drets des Enfants (1989)
- Declaracion sus es Drets des Persones Apertenentes a Minories Nacionaus o Etniques, Religioses e Lingüistiques (1992)
- Declaracion e Programa d'Accion de Viena (1993)
- Declaracion sus es Drets des Pòbles Indigènes (2007)

## CONSELH D'EURÒPA

- Convencion entara proteccion des drets umans e des libertats fundamentaus (1950)
- Carta europea des lengües regionaus o minoritàries (1992)
- Convencion quadre proteccion de minories nacionaus (1994)

## UNESCO

- Declaracion Universau dera Unesco sus era Diuersitat Culturau (2001)

- Convencion sus era proteccion e era promocion dera diuersitat des expressions culturaus (2005)

## ORGANIZACION ENTARA SEGURETAT E ERA COOPERACION EN EURÒPA (OSCE)

- Recomanacions d'Era Aia per arrepòrt as drets educatius des minories nacionaus (1996)
- Recomanacions d'Oslo per arrepòrt as drets lingüistics des minories nacionaus (1998)
- Recomanacions de Lund sus era participacion efectiva des minories nacionaus ena vida publica (1999)

## UNION EUROPÈA


- Carta de Drets Fondamentaus dera Union Europèa
- Tractat de Lisboa
- Arrepòrt deth Parlament Europèu d'11 de seteme de 2013

## PEN INTERNATIONAU

- Manifèst de Girona sus drets lingüistics

## HILAT ENTARA PROMOCION DERA DIUERSITAT LINGÜISTICA (NPLD)

- Huelha de rota entara diuersitat lingüistica



## SIGNATARIS

DETH PROTOCÒL ENTARA GARANTIDA DES DRETS LINGÜÍSTICS

## ALSACIAN

- INITIATIVE CITOYENNE ALSACIENNE

## ARAGONÉS

- ASOZIACIÓN CULTURAL NOGARA-RELIGADA
- ESFENDEMOS AS LUENGAS

## AROMANÉS

- CONSILLU ARMÂNJILORU

## ASTURIAN

- INICIATIVA POL ASTURIANU

## BRETON

- AI'TA
- DEPARTAMENT BREZHONEG & KELTIEG ROZAHON 2
- DIV YEZH BREIZH
- DIWAN
- KELENN
- KELENNERIEN WAR AR BREZHONEG WAR AR RANNVRO PARIZ
- KEVRE BREIZH
- KEVREDAD DIHUN BREIZH
- KUZUL AR BREZHONEG
- RENEREZH MERVENT

## GAELOC ESCOLCÉS

- CnaG – COMUNN NA GÀIDHLIG
- SOILLSE

## ESLOVÉN

- NOVI MATAJUR

## BASC

- HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA
- ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA
- AEK – ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORDINAKUNDEA
- ARGIA
- ARTEZ
- BAGERA DONOSTIAKO EUSKALTZALEEN ELKARTEA

- BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA
- BERRIA TALDEA
- BIZKAIA IRRATIA
- EHIGE - EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA
- EUSKAL HERRIKO KANTUZALEEN ELKARTEA
- ELHUYAR TALDEA
- ELKAR FUNDazioa
- EMUN - EUSKARA ETA BERRIKUNTZA SOZIALA
- EUSKAL AKTOREEN BATASUNA
- EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA
- EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAK SAREAN
- EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
- EUSKAL HERRIKO ANTZERKIZALEEN ELKARTEA
- EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA
- EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK
- EUSKAL HERRIKO KANTUZALEEN ELKARTEA
- EUSKAL IRRATIAK
- EUSKAL KONFEDERAZIOA
- EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA
- GABRIEL ARESTI EUSKALTEGIA
- GARABIDE ELKARTEA
- GEREDIAGA ELKARTEA
- GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA
- HEKIMEN - EUSKAL HEDABIDEEN ELKARTEA
- HIK HASI - EUSKAL HEZIKETARAKO EGITASMOA
- HITZEZ EUSKALTEGIA
- IBERBA
- IKA – IKAS ETA ARI
- ILAZKI EUSKALTEGIA
- JAKIN ALDIZKARIA
- KARMELDARRAK
- KATXIPORRETA
- KRISTAU ESKOLAK
- LANEKI
- MAIZPIDE
- MINTZANET.NET
- OEE - OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEA
- PUNTUEUS FUNDazioa
- SORTZEN
- TINKO EUSKARA ELKARTEA
- TOKIKOM
- UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
- URRATS EUSKALTEGIA
- URTXINTXA
- URUMEA/ALTZA EUSKALTEGIAK
- ZINEA.EUS

## FRISON

- AFÜK
- TRESOAR

## FRIOLAN

- CLAAP – CENTRI DI LINGUISTICHE APLICADE AGNUL PITANE
- PATRIE DAL FRIÜL, CLAPE CULTURÂL
- RADIO ONDE FURLANE

## GALÉS

- CYMDEITHAS YR IAITH
- DATHLU'R GYMRAEG
- DYSGU CYMRAEG PRIFYSGOL ABERYSTWYTH
- RhAG - RHIENI DROS ADDYSG GYMRAEG

## GALÈC

- A MESA POLA NORMALIZACIÓN
- APADROGA – ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS DA RAMA ARTÍSTICA DE DOBRAXE
- AELG- ASOCIACIÓN DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA
- CTNL - COORDINADORA DE TRABALLADORES/AS DE NORMALIZACIÓN DA LINGUA
- ESCOLAS DE ENSINO GALEGO SEMENTE
- PROLINGUA GALEGA

## GALÒ

- BERTÈGN GALEÈZZ
- CHUBRI – INSTITU D'INVENTÉRR D'ASTORAÏJ DU GALO

## ONGRÉS

- ROUNDTABLE OF HUNGARIAN

## IRLANDÉS

- AONACH MHACHA
- CAIRDE
- CISTE INFHEISTÍOCHTA
- CONRADH NA GAEILGE
- SEACHT

## CARELIAN

- KARELIAN LANGUAGE SOCIETY

## CASHOB

- KASZËBSKÔ JEDNOTA

## CATALAN

- ACPV – ACCIÓ CULTURAL DEL PAIS VALENCIÀ
- ESCOLA VALENCIANA
- LA BRESSOLA
- ÒMNIUM CULTURAL
- PLATAFORMA PER LA LLENGUA

## CORNIC

- KESVA AN TAVES KERNEWEK
- KOWETHAS AN YETH KERNEWEK

## CÒRS

- PARLEMU CORSU

## LADIN

- ISTITUT CULTURAL LADINI MAJON DI FASCEGN
- UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLIMITES

## OCCITAN

- IEO- INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS

## SAME

- NORGGA SAMIÍD RIIKKASEARVI - NSR

## SARDE

- ASSEMBLEA DE SA LIMBA SARDA E DE SAS ÀTERAS LIMBAS DE SARDIGNA
- EDITORIAL PAPIROS
- SOTZIEDADE PRO SA LIMBA SARDA

## TARTAR

- YOLDOZ - TATAR CULTURAL CENTER

## VÕRO

- VÕRO SELTS VKKF

## ORGANIZACIONS QU'AMASSEN DIUÈRSSES LENGÜES

### **DPLO - DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES D'OIL**

---

- Peitavin-saintongés, valon, picard, champanhòu, borgonhon, francoùtès, lorenés, galó, normand.

### **EBLT- THE EUROPEESK BURO FOAR LYTSE TALEN**

---

- Baix saxon, papiamento, frisón, bidts.

### **ELDIA - EUROPEAN LANGUAGE DIVERSITY FOR ALL CONSORTIUM**

---

- Llengües finoogriques.

### **ESTBLUL - EESTI REGIONAAL- JA VÄHEMUSKEELTE LIIT**

---

- Setu, voro, yiddish, allemand, suedés, rus, romaní (rom), tàtar i finés.

### **MERCATOR EUROPEAN RESEARCH CENTRE**

---



# Comitat de Seguiment Jarraipen batzordea



[ = ]

c i e m e n



ELEN | EUROPEAN LANGUAGE EQUALITY NETWORK

[www.protokoloa.eus](http://www.protokoloa.eus)

Secretariat / Idazkaritza

